

t13_tops_3 (TMGwu- VAUdEhE5YNJ477Ud5xQ1APLVwjtmTX)

October 27, 2020

Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_tops_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_xboole_0 : \iota$ be given. Let $v3_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarSKI : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((v2_tops_1 \\ & X1 X0) \Leftrightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0))) \Rightarrow (((r1_tarSKI X2 X1) \wedge (v3_pre_topc X2 X0)) \Rightarrow (X2 = k1_xboole_0)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 X0)) \Rightarrow ((r1_xboole_0 X1 (k3_subset_1 \\ & X0 X2)) \Leftrightarrow (r1_tarSKI X1 X2))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (r1_xboole_0 X0 X1) \Rightarrow (r1_xboole_0 X1 X0) \quad (3)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((v2_tops_1 \\ & X1 X0) \Leftrightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0))) \Rightarrow (\neg (X2 \neq k1_xboole_0) \wedge ((v3_pre_topc X2 X0) \wedge (r1_xboole_0 \\ & (k3_subset_1 (u1_struct_0 X0) X1) X2)))))) \end{aligned}$$